

Opela Pina e e Buang Ka go Sa Tshabe

Bala Pesalema 27:6. Dafide o ne a rata mmino e bile a tlhola a opelela Jehofa. Bontsi jwa dipina tseo di ile tsa mo thusa gore a se ka a tshaba sepe. Go opela go ka go thusa gore le wena o se ka wa tshaba!

Bala mafoko a pina ya “Re Neye Bopelokgale.” Pina eno e tlhalosa mabaka afe a go bo re tlhoka go nna pelokgale? Leka go e tshwara ka tlhogo o bo o e opela le ba lelapa la gago.

MENA



PINA 137

Re Neye Bopelokgale

(Ditiro 4:29)

1. Fa re rera ka Bogosi,
Re bua ka 'ina la 'go,
Re lebana le kganetso
Batho ba'a re swabisa.
Go na le go ba boifa,
Re tla utlwa wena fela.
Jalo re fe moya wa gago;
Tlhe Jah, reetsa kopo eno.

(KHORASE)

Re neye bopelokgale;
Gore re se boife.
Re neye bopelokgale
Gore botlhe ba utlwe.
Haramagedon'e gaufi,
Pele 'tsatsi leo le fitlha,
Re neye bopelokgale.
Jah re'a kopa.

2. Le fa gone re ka boifa,
Ka gonne re lorole.
Re na le tumelo eno
Gore o tla re thusa.
Lebel'la matshosetsi
A babogisi ba rona.
O re thuse go'a itshokela
Fa re bua ka 'ina la 'go.

(KHORASE)